

SELF-DIRECTION PROGRAMS



Nsem a ɔmo Taa Bisa ma Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe Dwumadie

1. **Asemmissa: Se mepɛ se me ne Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe (AWC) no Akyerɛ Me Ho Kwant me DDS dwumadie no a, anka mɛyɛ dɛn ahyɛ asɛɛ?**

Anoyie: Se wopɛ se wokyerɛw wo din wɔ Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe no mu a, ɛsɛ se wo ne wo DDS Ɔsom Ntamgyinafo di nkitaho. ɛsɛ se obi fata ma mpanyimfo DDS dwumadie, ɔwɔ ahiadeɛ a wɔasusu ho na wɔde no di kan ma DDS dwumadie a ɛwɔ kyɛfa. ɛsɛ se wonya ɔpe se wo ne DDS Ɔsom Ntamgyinafo bɛyɛ adwuma sɛdɛɛ ɛhia na woasua Dwumadibea a ɛwɔ Paw no afɛ ahodoɔ.

2. **Asemmissa: Mfe ahe na obi adi a, obetumi de ne din ahyɛ Adwumakuo a ɔmo wɔ Ɔpe no mu?**

Anoyie: Mpen pii no, DDS mpanyimfo som fi ase wɔ mfe 22 mu bere a sukuu som ba awiei no. Ankorankoro a wɔfata se wonya ASD (Autism Nnwuma a enni Adwene mu M dem) no betumi anya nnwuma bere a wɔadi mfe 18 na wɔagyae sukuu. ɛsɛ se wo ne wo Ɔsom Ntamgyinafo anaa Mpɔtam Dwumadibea no susu tebea afoforo ho.

3. **Asemmissa. Ɔkwan bɛn so na AWC yɛ soronko wɔ atetesɛm mu ɔsom adwuma ho?**

Anoyie. Se ankorankoro/abusua bi paw atetesɛm adwumayɛbea a ɛde mmɔa ma a, adwumakuw no fa asɛyɛde a edi mɔ wɔ adwumayɛni no a wɔbɛfa no adwuma mu, ahwehwe mu, atete no, ɔbɛhwe no so na wahwe no so. Se ankorankoro/abusua bi paw AWC a wɔne adwumakuo a ɛde mmɔa ma no reye apam se wɔbɛkyɛ saa asɛdɛɛ no. Sɛnea ɛbɛyɛ yiye no, nea ɔde ne ho hyɛ mu/abusua no kyere adwumayɛfo a wɔbɛfa ɔmo adwuma nanso se wonni obiara wɔ ntam nkitahodi mu a adwumakuo no betumi aboa ma wɔahwehwe adwumayɛfo.

4. **Asemmissa. Ɔkwan bɛn so na wɔkyerɛ me AWC sikasɛm nhyehyɛɛ?**

Anoyie. Ankorankoro biara a ɔde AWC redi dwuma no, Dwumadibea a ɛhwe Nkɔso Dwumadibea So de sikasɛm nhyehyɛɛ a egyina ahiade ahorow a wɔahu so ma. Saa sikasɛm nhyehyɛɛ yi ma kwan ma wɔtua akatua nyinaa, toɔ ne fringe ma adwumayɛfoɔ a wɔafa wɔn se wɔmfa mmɔa dwumadie a wɔkyerɛ, nneɛma pa ne nnwuma, akwantuo nnɔnhwereɛ ne adwumayɛ ho ka. Saa sikasɛm nhyehyɛɛ yi ma kwan ma wɔtua akatua nyinaa, toɔ ne fringe ma adwumayɛfoɔ a wɔafa ɔmo se wɔmfa mmɔa dwumadie a wɔkyerɛ, nneɛma pa ne nnwuma, akwantuo nnɔnhwereɛ ne adwumayɛ ho ka.

5. **Asemmissa. Hena na ɛyɛ n'asɛyɛde se ohu adwumayɛfo foforo na wɔhwehwe wɔn mu?**

Anoyie. AWC Ɔdemafoɔ no asɛdɛɛ se ɔhwe na ɔhwe dwumadie ahodoɔ no mu ma eka nsemɔnɔdifoɔ akyi nhwehwɛmu, nsateaa nkyerɛwee, nsem a wɔde gyina ho ma, ne nea ɛkeka ho. Wɔhwehwe se nnwumakuw di Ɔman ne Ɔman Mmara ahwehwɛde ahorow akyi. AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no bɛboa ankorankoro ne abusua no wɔ nnwuma a ɛfa adwumayɛ nhyehyɛɛ no ho nyinaa mu a nea ɛka ho ne: adwuma ho nkyerɛkyerɛmu a wɔbɛhyehyɛ, dawurubɔ a wɔbɛkyerɛw, aboa mmusua ma wɔahu nneɛma ne mmeae a wɔbɛfa adwumayɛfo, de wɔn ho ahyɛ nsem a

wobisabisa wɔn a wɔakyere wɔn a wɔpɛ sɛ wɔyɛ adwuma no mu, aboa ma adwuma a wɔfa wɔn adwuma mu no ayɛ mmerɛw, nkitahodi na hyehyɛ akatua dodow, na wɔboa ma wɔwie afe afe adwumayɛ mu nhwehwɛmu.

6. Asemmisa. Metumi afa abusua muni bi ma wayɛ odwumayeni?

Anoyie. Worentumi mfa ɔhokafo anaa mmara kwan so ahwɛfo mma wɔmfɔ nnnwuma biara mma. Wobetumi afa abusua no mufɔɔ foforo sɛ adwumayɛfoɔ sɛ wɔdi AWC Asinisɔfo ahwehwɛdeɛ so. Eɛ sɛ wo ne wo AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo ne DDS Ɔsom Ntamgyinafo kasa fa akwankyerɛ pɔtee a ɛfa abusua mufɔɔ a wɔbɛfa wɔn adwuma ho.

7. Asemmisa. Hena na osi gyinae a etwa to wɔ obi a obetumi ayɛ odwumayeni a ɔbɛfa no adwuma no ho?

Anoyie. AWC Ɔdemafoɔ no na ɔsi gyinaeɛ a etwa toɔ wɔ obi a ɔbetumi ayɛ adwuma no a ɔbɛfa no ho ɛfiri sɛ wɔyɛ adwumakuo no adwumayɛfoɔ. Wei kyere sɛ eɛ sɛ AWC Dwumadie no pene so bisabisa na wahwehwe nnipa a wobetumi apaw wɔn a wɔde wɔn aba wɔn anim, na ɔde adwempa yɛ ade na ɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛfa nnipa a wɔakyere wɔn no adwuma. Nanso, gyinaesi a etwa to a ɛfa adwuma a wɔbɛfa wɔn adwuma mu ho no yɛ adwumakuo no dea.

8. Asemmisa. Hena na eyɛ n'asɛyɛde sɛ otua odwumayeni no ka?

Anoyie. AWC Ɔdemafoɔ no na ɔhwɛ akatua ne adwumayɛfoɔ bere nkrataa so. Ankorankoro/abusua no asɛdeɛ sɛ ɔmo wɔn nsa behyɛ adwumayɛfoɔ bere nkrataa ase wɔ bere a eɛ mu, na sɛdeɛ adwumakuo no nhyehyɛe tee. Wɔrenni bere krataa biara ho dwuma a adwumayɛfo, abusua/ankorankoro/ɔhwɛfo nsaano nkyerɛwee nka ho.

Bio nso, Ɔmanpanyin, Ɔman, ne mpɔtam ho sika ne adwumayɛ toɔ nyinaa a wɔbɛkora so, de akɔma, na wɔatua, adwumayɛfoɔ akatua ne adwuma a wonnya nye ho nsiakyibaa, mfasoɔ a wɔde bɛma, ne W-2 nkrataa anaa 1099 (bere a ɛfata) a wɔde bɛma no yɛ AWC dwumadie no asɛdeɛ.

9. Asemmisa. Hena na osi nea wobetua odwumayeni no ne mfaso bɛn na odwumayeni no benya ho gyinae?

Anoyie. Ɔman mmara na ɛkyere sika a ɛba fam koraa a wobetumi atua odwumayeni. Dwumadibea a ɛhwɛ Nkɔso Dwumadibea So de sika dodoo a ɛboro soɔ a wobetumi atua odwumayeni bi, a wɔfa AWC adwuma no, asi ho. Adwumayɛfoɔ akatua dodoo ne mfasoɔ no, ankorankoro/abusua no na ɛkyere wɔn a wɔne AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no di nkitaho. Ankorankoro/abusua no betumi asi bere a wɔbɛma akatua a wɔbɛma ako soro no ho gyinae. Yesɛ sɛ momma entra w'adwenem sɛ sika a wɔbɛma so no ntumi ntra akatua dodow a Dwumadibea a ɛhwɛ Nkɔso Dwumadibea Sode asi ho no na saa ara nso na abusua no ntumi nsɛ sika pii nsen nea wɔn sikasɛm nhyehyɛe ma kwan. Sɛ abusua no si gyinae sɛ wɔbɛma odwumayeni bi sika a wɔbɛma ako soro a, eɛ sɛ wɔyɛ eyi wɔ wɔn sikasɛm nhyehyɛe a ɛwɔ ho dadaw no mu a ɛkyere sɛ ebia onipa no benya nnɔnhwere kakraa bi a wɔde bɛboa no. Wobetumi de akatua a wɔbɛma so no ama bere a wɔne AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no asusuw ho nkutoo.

10. Asemmisa. Hena na osi odwumayeni no da biara da nhyehyɛ ho gyinae?

Anoyie. Ankorankoro/abusua no na ɛhwɛ adwumayɛfo nhyehyɛe so na wɔhwɛ so a egyina nnɔnhwerew a ankorankoro no sikasɛm nhyehyɛe kyere so. Ankorankoro/abusua no na osi adwumayeni no da biara da nnnwuma ho gyinae.

Ɛye ankorankoro/abusua no asɛdɛɛ sɛ wobɛyɛ nhyɛhyɛɛ a wɔdɛ bɛboa, bɛrɛ a ɛho hia, ama mmoa sɛ adwumayɛni no ntumi mma adwuma a. Ɛnyɛ tebea ahorow nyinaa na ɛhwehwe sɛ wɔyɛ nhyɛhyɛ a wɔdɛ bɛboa. Nhyɛhyɛɛ ne bɛrɛ a ɔmo de bɛgyɛ ɔmo ahome no, ankorankoro/abusua no na ɔmo kyɛrɛ, nanso ɛho bɛhia sɛ wɔdɛ saa nsem no kyɛrɛ AWC Ɔdemafoɔ no.

11. Asemmisa. Hena na ɛyɛ n’aseyɛdɛɛ sɛ ɔhwɛ da biara da aseɛdɛɛ ahorow so?

Anoyie. Ankorankoro/abusua no na ɛyɛ ɔmo asɛdɛɛ sɛ ɔmoe dwumadi e ahorow a ntease wom ne adwumayɛfo a wɔhwɛ wɔn so da biara da no ma. AWC Ɔdemafoɔ no wɔ ho sɛ ɔde nsem, nneɛma a ɛbetumi aba, ne akwankyerɛ a ɛfa nteteeɛ ne adwumayɛfoɔ hwe ho bɛma.

12. Asemmisa. Hena na osi ntetee a ɛsɛ sɛ odwumayɛni no nya ho gyinae?

Anoyie. AWC Ɔdemafoɔ no asɛdɛɛ sɛ ɔde nteteeɛ a ɔmo hwehwe aDwumadibea a ɛhwɛ Nkɔso Dwumadibea So (Mmoa a Edi Kan, CPR, Ayayadɛɛ ne Nsem a Ɛsisiie ho Amanneɛbo-DPPC ne Ahobanbo Mfitiasɛɛ Nteteɛɛ, Sikasɛm mu Ayayadɛɛ ne Nneɛma a Wɔdɛ Di Dwuma a ɔmo si Ano) ma. Ɛsɛ sɛ adwumayɛfo nyinaa nya adansɛdie krataa wɔ Mmoa a Edi Kan ne CPR mu ansa na wɔatumi aboa ankorankoro nkutoo. Ankorankoro/abusua no asɛdɛɛ sɛ wɔdɛ nteteeɛ ma wɔ ankorankoro no da biara da mmoa ahiadɛɛ ho, ne nteteeɛ pɛtee foforo biara a wɔpɛ na wɔgyɛ di sɛ ɛho hia ma mmoa a ɛyɛ papa a wɔdɛ bɛma na wobedi wɔn ahiadɛɛ soronko ho dwuma. Ɛbia nnwumakuo ankorankoro bɛhwehwe ntetee foforo a ɛne ɔmo nneyɛ pa hyia.

Yɛsrɛ sɛ hyɛ no nso sɛ wotua adwumayɛfo ka wɔ ɔmo ntetee bɛrɛ nyinaa ho fri nipa no sikasɛm nhyɛhyɛ mu, a bɛrɛ a wɔdɛ bewie ntetee biara a ɛyɛ ahyɛde ka ho.

13. Asemmisa. Hena na ɔso odwumayɛni no adwuma mu mmɔdenbo hwe?

Anoyie. AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no na ɔboa ankorankoro/mmusua ma wɔwie afe afe adwumayɛ mu nhwehwɛmu wɔ odwumayɛni biara ho.

14. Kwan bɛn so na nkitahodi kɔ so wɔ ankorankoro/abusua ne AWC Ɔdemafo no ntam?

Anoyie. Bɛrɛ a worekyɛw ɔmo din no, wɔayɛ apam bi wɔ AWC dwumadiefoɔ ne ankorankoro/abusua no ntam, a ɛkyɛrɛ dwumadie ne asɛdɛɛ a ɛwɔ ɔfa biara mu. Nkitahodi a ɛkɔ so daa wɔ ankorankoro/abusua, AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo ne DDS ɔsom adwuma sohwɛfo ntam denam ahomatorofo so frɛ a ɛnyɛ ɔkwan biara so, email ne nhyiam ahorow so sɛnea ɛho hia.

Bio nso, AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no bɛhyɛhyɛ anim ne anim nhyiamu a wɔyɛ no bosome mmiɛnsa biara a wɔdɛ nkɔmmɔdie a ɛfa; abotɔyam a ɔwɔ wɔ nnwuma ho, ankorankoro no AWC sikasɛm nhyɛhyɛ ho nsem foforo, adwumayɛfo ho nsem foforo, nkɔso a onipa no renya wɔ ISP botae ahorow ho, nsennennen, dadwen, ne akatua dodow a wɔdɛ ma AWC adwumayɛfo.

15. Asemmisa. Hena na ɔhwɛ AWC ankorankoro sikasɛm nhyɛhyɛ so?

Anoyie. Ɛye ankorankoro/abusua no asɛdɛ sɛ wɔhwɛ wɔn sikasɛm so. AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no de sikasɛm ho amanneɛbo a “ɛfata adetɔfoɔ” bɛma ankorankoro/abusua no bosome biara a ɛkyɛrɛ sika a wɔsɛɛ no nyinaa de aka akatua nyinaa, toɔ ne mfasoɔ ne sikasɛm mu ka a ɛtumi sesa. Amanneɛbo ahorow yi, ne nkɔmmɔ a wɔne Ɔsom Akwankyerɛfo no bo wɔ ɔkwan a ɛnyɛ ɔkwan pa so no boa abusua no ma wɔhwɛ sika a wɔsɛɛ no afe mɿ no nyinaa so na wɔyɛ nsakrae.

16. Asemmisa. So wobetumi de sikasɛm nhyɛhyɛ no fã bi ayɛ “Nneɛma ne Nnwuma”?

Anoyie. Ansaana ɔmo betɔ ade no, ɛsɛ sɛ wɔne AWC Ɔsom Nhwehwɛmufo no bo nkɔmmɔ de hwe hu sɛ wodi DDS akwankyerɛ so. Ankorankoro/abusua no asɛdɛɛ sɛ wɔdɛ nkrataa a wɔgyɛ no nyinaa

kɔma AWC ɔsom Nhwehwɛmufo no wɔ bere a ɛse mu de hwe se wɔbesan atua. AWC ɔsom Nhwehwɛmufo Wobetumi nso de sika atua ama adetɔnfo bi tɛɛ wɔ nnwuma a wɔde ma wɔ ankorankoro bi ananmu no ho.

- 17. Asemmisa. Ankorankoro/mmusua a wɔde wɔn ho hye AWC dwumadie mu nso betumi de wɔn ho ahye atetesem som nyehyɛɛ mu?**

Anoyie. Aani, ɛye yie se wobɛnya atetesem dwumadie ne AWC dwumadie a wɔaka abom. ɛse se wo ne wo DDS ɔsom Ntamgyinafo susu ho.

- 18. Asemmisa. Ankorankoro a wɔte 24/7 DDS sika a wɔde boa atrae nyehyɛɛ ahorow mu no betumi anya AWC nnwuma?**

Anoyie. Aani, nanso ɛye da biara da som nkutoo.

- 19. Asemmisa. Ankorankoro/mmusua betumi adan akɔ/afi AWC nnwuma mu bere biara wɔ afe no mu?**

Anoyie. Aani, ankorankoro/mmusua betumi asesa nnwuma bere biara wɔ sikasem afe no mu, nanso ɛse se wɔye nyehyɛɛ ne nkitahodi no denam wɔn DDS ɔsom Ntamgyinafo no so.

MASSACHUSETTS ADWUMA A ɛHWE NKYERɛKYERɛMU ADWUMA